

t116_funct_2
(TMc51UsBP18YYr3MdhJoLv94nq4Mf3p2bu8)

October 27, 2020

Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_partfun1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k3_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k8_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k7_partfun1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_funct_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0. (\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\forall X1. (\neg v1_xboole_0 X1) \Rightarrow \\
& (\forall X2. \forall X3. ((v1_funct_1 X3) \wedge ((v1_funct_2 X3 X1 X0) \wedge \\
& (m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X1 X0)))))) \Rightarrow (\forall X4. \\
& ((v1_funct_1 X4) \wedge (m1_subset_1 X4 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 \\
& X2)))) \Rightarrow (\forall X5. (m1_subset_1 X5 X1) \Rightarrow ((v1_partfun1 X4 X0) \Rightarrow \\
& (k3_funct_2 X1 X2 (k8_funct_2 X1 X2 X0 X3 X4) X5 = k1_funct_1 X4 (k3_funct_2 \\
& X1 X0 X3 X5))))))
\end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. ((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge \\
& (((v1_funct_1 X2) \wedge ((v1_funct_2 X2 X0 X1) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 \\
& (k2_zfmisc_1 X0 X1)))))) \wedge (m1_subset_1 X3 X0)) \Rightarrow (k3_funct_2 X0 \\
& X1 X2 X3 = k1_funct_1 X2 X3)
\end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. ((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge \\
& ((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge (((v1_funct_1 X2) \wedge ((v1_funct_2 X2 X0 X1) \wedge \\
& (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1)))))) \wedge (m1_subset_1 \\
& X3 X0))) \Rightarrow (k7_partfun1 X1 X2 X3 = k3_funct_2 X0 X1 X2 X3)
\end{aligned} \tag{3}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.\forall X2.\forall X3.((\neg v1_xboole_0 X0)\wedge \\ & (((v1_funct_1 X2)\wedge((v1_funct_2 X2 X0 X1)\wedge(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 \\ & (k2_zfmisc_1 X0 X1))))))\wedge(m1_subset_1 X3 X0))\Rightarrow(m1_subset_1 (\\ & k3_funct_2 X0 X1 X2 X3) X1) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.((\neg v1_xboole_0 X0)\wedge(v1_xboole_0 X1))\Rightarrow \\ & (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1)))\Rightarrow \\ & (\neg v1_partfun1 X2 X0)) \end{aligned} \quad (5)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 \\ & (k2_zfmisc_1 X0 X1)))\Rightarrow((v1_partfun1 X2 X0)\Rightarrow(v1_funct_2 X2 X0 X1)) \end{aligned} \quad (6)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.(\neg v1_xboole_0 X0)\Rightarrow(\forall X1.(\neg v1_xboole_0 X1)\Rightarrow \\ & (\forall X2.\forall X3.((v1_funct_1 X3)\wedge((v1_funct_2 X3 X1 X0)\wedge \\ & (m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X1 X0))))))\Rightarrow(\forall X4. \\ & ((v1_funct_1 X4)\wedge(m1_subset_1 X4 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 \\ & X2))))\Rightarrow(\forall X5.(m1_subset_1 X5 X1)\Rightarrow((v1_partfun1 X4 X0)\Rightarrow \\ & (k3_funct_2 X1 X2 (k8_funct_2 X1 X2 X0 X3 X4) X5 = k7_partfun1 X2 X4 \\ & (k3_funct_2 X1 X0 X3 X5)))))) \end{aligned}$$